

Javni poziv

Za dodjelu kredita iz sredstava sa ESCROW računa Vlade TK ostvarenih prodajom preduzeća-privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom iz nadležnosti Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla. Visina novčanih sredstava predviđena za plasman je 5.445.000,00 KM

Korisnici kredita su:

- privredna društva i to DD i DOO u državnom ili privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine čije je sjedište na području Tuzlanskog kantona, koja imaju najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vrijeme,
- fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost na području Tuzlanskog kantona, koja imaju najmanje troje zaposlenih na neodređeno vrijeme,

Visina kredita:

- privredna društva: do iznosa od 500.000,00 KM
- fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost do iznosa od 60.000,00 KM

Rok otplate: 5 godina sa grace periodom do 12 mjeseci

Kamatna stopa: 1,65 %

Troškovi obrade: 1% od iznosa kredita,

Kriteriji za odobravanje sredstava su:

- povećanje uposlenosti
- kvalitet proizvodnog programa

Prednost pri odobravanju sredstava ima korisnik koji će zaposliti veći broj visokoobrazovanih nezaposlenih mladih osoba na neodređeno vrijeme.

Predmet kreditiranja ne mogu biti projekti iz oblasti:

- ugostiteljstva i trgovine, izuzev hotelijerstva
- promet naftom i naftnim derivatima
- promet nepokretnosti
- kupovine automata za igre na sreću

Korisnici kredita ne mogu biti privredna društva koja posluju sa gubitkom u posljednje dvije godine većim od iznosa godišnje amortizacije i imaju neizmirene obaveze po osnovu PDV-a, ranijeg poreza na promet proizvoda i usluga i obaveznih doprinosa.

Svi zainteresovani su uz zahtjev za dodjelu kredita dužni dostaviti:

- Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima
- Dokaz o broju trenutno zaposlenih
- Investicioni program
- Dokumentaciju u skladu sa važećim propisima i procedurama Banke
- Dokumentaciju za upis založnog prava

Procedura odobravanja kredita vršiće se u skladu sa procedurama i aktima Banke, Ugovorom zaključenim između Banke i Vlade Tuzlanskog kantona.

Pojedinačne odluke o odobravanju kredita donosi Banka, uz prethodno pribavljenu preporuku Vlade Kantona.

Javni poziv za prijave za dodjelu kredita ostaje otvoren do plasiranja raspoloživih sredstava.